




WOFATA AYAREHWƎ A ƎYƎ FO

NY State of Health ma wo ayarehwƎ a ƎyƎ fo nhyehyƎi ne sikasƎm mu mmoa de te wo ka so. Nya w'ankasa mmoa firi akwanhwehwƎfo hƎ na fa toto wo nhyehyƎi na yi nea ƎyƎ ma wo.

WƎ NY STATE OF HEALTH (NY MANTAM APƆMUDEN ASOƎƎ) NO, WO BƎHUNU

- 1 ApƆmuden nhyehyƎƎ pii a Ǝdi mu na ƎboƆ no nso wo fam.
- 2 NhyehyƎi fa nsianohwƎ ne nsiakyibaa ketewa
- 3 YƎne wo nkutoo bƎnya nkitahodie a wontua hwee a egyina wo ankasa so de reyi wo nhyehyƎi
- 4 SikasƎm fotoƆ mmoa a yƎde boa wo ka tua
- 5 Essential Plan wo hƎ ma amanfoƆ a wƆn akatua sua

SƎ WOREDƆM NNYƎ DEN! MA SAA AMANEƎBƆ NƎMFUA YI NKA WO HO NE W'ABUSUAFOƆ NO MU BIARA NSA

- ✓ Nwoda
- ✓ ApƆmuden nsiakyibaa nƆma, de aye mmra Akwantu, nkrataa nƆma sƎ Ǝbi wo hƎ a
- ✓ Adwumaye, akatua ho akontabuo, ne ApƆmuden nsiakyibaa ho nƎm



**FA NHYEHYƎI AHODOƆ YI YƎ NTOTO HO
NA DƆM BI NNƎ!**

1-855-355-5777 anaa
TTY: 1-800-662-1220

nystateofhealth.ny.gov
Ma wo ho nto- obi bƎboa wo

THE ESSENTIAL PLAN

Essential Plan yi ye ma amanfoɔ a wɔn akatua sua.

Ebinom wɔ hɔ a, ne boɔ no nnuru ‘dollar’ baako wɔ da koro biara. Ebinom wɔ hɔ a, ɛka biara nni ho.

ƐSANE SƐ SIIKA NTETEE NNI HO, nti nhyehyɛi no firi ase tua wo apɔmodenhwe ka no mprenpren mu hɔ ara.

THE ESSENTIAL PLAN YI DE MFASOɔ PAPA BA TE SƐ DEƐ APɔMUDEN NHYEHYEE AFOFORɔ TE NO



Dɔketa nsrahwe, a deɛ w'adare wɔ ayarehwe mu ka ho



Nhwehwemu a dɔketa pɛ sɛ wokɔye



Nnuro a wɔatwere ama wo



ɔyarefoɔ a wɔagye no ato hɔ ne ɔyarefoɔ a w'ayi no Wɔ ayaresabea hɔ

Wɔ saa Essential Plan yi ase no, wo kyɛfa a wo tua w'ayarehwe mu no — nea wo ka bom tua no — sua koraa, na ɛto dabi mpo a, ɛye \$0.

Na wontua hwee wɔ mmoa a yɛde si nnoɔma ano, te sɛ dɔketa beba ahwehwe wo nnipadua mu da biara.



Bue saa Essential Plan yi nne.
Wabue kwan **Afe mu no nyinaa.**